



Curriculum Messaging for Xitsonga Foundation Phase

**The focus this week is on Listening & Speaking.**

**Nkongomelo wa vhiki leri I ku yingisela na ku vulavula.**

**Vhiki leri ri kongomene na ku yingisela na ku vulavula.**

Avuxeni tihloko ta swikolo. Mi komberiwa ku nyika vatswari, tanihileswi na vona va nga vadyondzisi, switsundzuxo swa ku dyondzisa vana swinsinwana swa Xitsonga.

Ku dyondzisa swiphato na swinsin`wana swa Xitsonga, i ndlela yo hungasa na ku dyondzisa n`wana ku vulavula a ri na ku titssembha. Landzelelani magoza lawa:

1. Yimelela kumbe u vula xinsin`wana na xiphato u ri karhi u endla encenyeto, u hlamusela leswi marito ya vulalaka swona, u tlhela u tirhisa marito ya Xitsonga laha swi faneleke ku endlela leswaku a swi twisisa.
2. Yimbelela u tlhela u vula ntila wo sungula, kutani u n`wi byela n`wana ku yimbelela no vula endzhaku ka wena.
3. Yimbelela u tlhela u vula ntila wa vumbirhi, kutani u n`wi byela n`wana ku yimbelela no vula endzhaku ka wena.
4. Yimbelela u tlhela u vula ntila wo sungula xikan`we na n`wana, kutani u n`wi byela ku yimbelela no vula endzhaku ka wena.
5. Yana emahlweni hi ndlela leyi ku kondza u heta ku dyondzisa n`wana xiphato kumbe xinsin`wana hinkwaxo.
6. Dyondzisa n`wana xiphato kumbe xinsin`wana lexi vhiki hinkwaro ku kondza a swi kota.
7. Ku endla encenyeto I ndlela yo tsakisa yo dyondzisa n`wana swiphato na swinsin`wana na ku endla leswaku va swi tsundzuka hi ku olova.
8. Swi tlhela swi va ndlela yo olova ku dyondzisa ku pfuxeta marito mantswaha vhiki rin`wana na rin`wana.